



ousitaniovivo

JOURNAL OUSITAN

ARTICOLO REALIZZATO NELL'AMBITO DELLE INIZIATIVE FINANZIATE DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI | PROGETTO UNIONE MONTANA VALLE MAIRA LEGGE 482/99

LO GENOCIDI DI CÀTARS ENTAS VISIONS DE FREDO VALLA

FACH DA FRANCESCO TOMATIS
VIRAT EN OCCITAN DA ROSELLA PELLERINO

GRAFIA NORM

«Un di dramas qu'an marcat l'istòria locala e que son istats en la memòria de tuchi (bèla se remonta a passa uech secols) es lo destin borel¹ reservat a n'aquilhi creients, Ihi Bons òmes, que sèm acostumats a dir Càtars». «Chamem perdon a Nossenhon per aver partecipat emè quarqu'un di nòstri afiliats e des nòstras institucions a d'acciens contrarias a Ihi Evangeli. Evangeli ente nòstre Senhor Jesù nos dona lo comandament d'aimar l'autre e de ren respondre a la violència emè violència». «Chamem perdon, sustot a Nossenhon, mas decò a tuchi aquilhi qu'an patit de persecucions da part de representants d'la nòstra Glèisa».

Disia parier l'enlora evesco d'Pàmias, monsenhor Jean-Marc Eychenne, lo 16 d'octobre del 2016 en la Glèisa d'Montsegur, si Pireneus, formulant 'na franca e formala requiesta d'perdon ent'una liturgia en memòria del massacre di Càtars, mas decò de 'na granda autra part d'la popolacién occitana del Metzjorn francés, après l'indicien da part de papa Innocenci III d'la Crosada contra Ihi Albigés ental 1209, sot

lo comand del nonci del Papa² Arnaud Amalric, perpetraa d'accòrd emè la corona francesa (Felip August), a travèrs Ihi princis d'la França del Nòrd (duca d'Borgonha e cont d'Nevers), lo senhor Simon de Monfòrt e après Ihi mesmes rei de França Loís VIII e Loís IX, puèi integraa da de procés d'inquisicien e condamnas al lenhièr³(instruits da de delegats de Ihi òrdres di frats predicators e di frats minors, dominicans e francescans) continuats fins al secol XIV. Enca' ental 1412, a Quer⁴ era estat decretat un lenhièr di mòrts, per enliminar, empachant⁵ una eventuala

resurrecien, Ihi paures rests di Càtars declarats eretics d'ans après lor desparicien.

Lo regista occitan Fredo Valla, coneissut per film documentaris dediats sustot a escotar las votz de Ihi umils entas valadas alpinas mai emarginaas, lor cultura e religiositat, n'en dedia un, *Bogre*. *La grande eresia europea* (Chambra d'Oc), sus las peaas⁶ di pòsts ente, passa esquasi mila ans, s'es espanteaa la mai granda eretgia cristiana medievala, lo catarisme, originaa probabil dal bogomilisme bulgar e oriental, principala enta⁷ dins lo metzjorn francés de lenga e



LIRELL BATIBIE-CASTELL, LUCA D'OCELLI GEBARD ZUCCHETTO
ESSIMA KOSTOVA, GEORGI INVOLOV, JEAN LOUIS GASC, RUBEN SARTORI, ALAIN VIAL, JEAN-MARC EYCHENNE
ESCO ZAMBON, ENRICO RIPARIELLI, LIDYA FLOESS, ANNA SCATTIGLI, FRADU SAMEK, SALIM JALILAH, STEPHAN NE
J. CIRIO, ESPAO OCTAVIAN, regia FREDO VALLA, fotografia ANDREA FANTINO, EDUARDO MASSUNI, Walter Porro, edizioni musicali ALA BLAIC
BEPPE LEONETTI, suono ANDREA FANTINO, musiche originali WALTER PORRO, finalizzazione LA BOTTEGA DELL'IMMAGINE
scritto e animazione MARCO MARCHIOLI

[1] Crudele.

[2] Legato pontificio.

[5] Impedendo.

[6] Orme.

[3] Rogo.

[7] Innesto, radicamento.

[4] Chieri.

civilitat d'òc, sustot en Lengadòc, importanta presença decò enti Balcans, en l'Italia e la Germania d'encuei e dins tot lo territòri europèu en general. Es justa sortit decò un interessant volum d'l'editor Nino Aragno (*Bogre. Film eretico e indipendente*, pagg. 232, euro 25,00), qu'enrichis emè autra documentacien l'òbra artistica e documentala.

Fredo Valla

BOGRE
Film eretico e indipendente



ARAGNO

Bogre es un nom adobrat per mespreciar⁸ Càtars o autres personatges infingards e erbulhits⁹ en rason d'la proveniença bulgara d'l'eretgia cristiana.

Valla en persona coma actor companha emè discrecien la telecamera e l'espectator a guinchar¹⁰ lhi pòsts, a 'n'escotar mormorieras¹¹ e brams¹² après uech secols, decò a travers testimonianças d'estudiós d'encuei, coma Axinia Dzurova, Vassja Velinova, Kasimir Popkostantinov, Rossina Kostova, Georgi Nikolov, Jean-Louis Gasc,

[8] Indicare in senso dispregiativo. [11] Sussurri.

[9] Inetti.

[12] Grida.

[10] Osservare.

Benjamin Assié, Michel Redal, Joan Larzac, Jean-Marc Eychenne, Ruben Sartori, Francesco Zambon, Lydia Floess, Anna Scattigno, Maria Soresina, Enrico Riparelli, Emir O. Filipovic, Salim Jaliman, Miroslav Palameta e enca' d'autres. Pr'aishò la visien es coral, sensa pretendre sintesis unilateralas. Decò lo regista escòuta, pi qu'enterpretar, fasent veire lhi istruments de represa emè talhs¹³ diferents coma arsòn franc¹⁴ d'l'inevitabil prospectivisme d'visuala, condicien per una reconstrucien ren ideològica d'aveniments e dimensiens espirituals talament descòsts¹⁵ ental temp, ablacats¹⁶ emè la violença d'armas e massacres, inquisiciens e lenhièrs.

Valla escriu esclent¹⁷ sias intenciens: «Bogre es un film que s'desrevela, que fai de son construir-se un element central, perqué a manca d'far veire son argard,¹⁸ d'o relativizar, d'o contestualizar». De teatrins realitzats emè pichòtas estatuas d'mauta¹⁹ proponon «visiens oníricas e fantasmaticas d'lenhièrs, d'rescontres clandestins a l'escur, batalhas, exercits crosats, òmes sarrats en prison...».

Lhi actors Giovanni Lindo Ferretti e Olivier de Robert empersonon un l'inquisitor catòlic, qu'arpilha textes di Càtars o reconstruciens de lors doctrinas e aciens da part di persecutors, e l'autre las malaurosas e vibrantas votz confinaas en l'ombra, despairaas²⁰ dal fuèc, esterminaas ental

[13] Tagli, inquadrature.

[14] Richiamo esplicito.

[15] Lontani.

[16] Messi a tacere.

[17] Chiaramente.

[18] Sguardo.

[19] Argilla.

[20] Straziate.

plurisecolar genocidi d'la popolacién occitana: càtars e catòlics, òmes e fremas, grands e pichòts, ben gaires violents e la granda part remissius noncents.



Chal dir que tuchi lhi Càtars eron de fervents cristians e mec 'na part doctrinalament eretics. *Lo Libro dei due principi* (escrich dapè del Lac d'Garda vers lo 1240) teoriza de fach un second principi marrit dapè a Nòstre Senhor, per evitar d'dever racionalament atribuïr al principi d'l'esser e del ben la presença del mal ental monde uman. Es un texte de referiment sustot per la Glèisa d'Desensà²¹ e son predictor Giovanni di Lugio, devòts a l'òrdre d'Dragovitza. Al contrari, la *Cena segreta o Interrogatio Iohannis*, texte apòcrif d'origin bogomila ben coneissut e important per una autra part des comunitats cristianas cataras, dependentas da l'ordo d'Bulgaria, entend lo principi diabòlic coma un angel divin perduto,²² per lo desideri de far-se «parier coma²³ l'Autissim».

Aquesti Bòns òmes e fremas cristianas avion segurament una visien ben espirituala d'la vita, pura, refusavon de se sotponer a las autoritats e se se destachavon

[21] Desenzano.

[22] Decaduto.

[23] Simile.



da tot aiçò qu'era material, findi l'aiga per las batealhas,²⁴ sacrament que s'emponia mec espiritualament emè las mans, e aquò qu'era liat a la charn, dal minjar d'origina animala al pechat d'las braias,²⁵ evitant la violença vers tuchi lhi essers vivents. Bèla si sovent trop noncentas²⁶ o racionalas, lors ideas totun aurion porgut enrichir la teologia cristiana, reportando al centre lhi problèmes del mal e d'la libertat, d'la renoncia a la violença e d'l'amor. En particular la civilitat occitana,

ben liberala e verament cristiana, avia tolerat e en part decò aculhit las praticas de vita devocionala, que consideravon pas en contradiccion emè lo messatge d'amor frairal, lo mai possibil pur per la fragilitat terrena, anonciat da l'Evangeli e realizat, mai qu'en autri temps e regiens, pròpi en territòri occitan.

La filòsofa Simone Weil, que s'era estremaa a Tolosa e puèi en Provença escapant da autres afrós persecutors ental secol passat, avia elogiato la sia

eminenta civilitat, fruch fortunat de la conjuncien entre grecitat tragica e agapica²⁷ cristianitat. Fredo Valla en son film estudia a fond la fin tragica d'una civilitat d'l'amor, massacraa pròpi en nom d'suponguts principis cristians qu'al contrari pròpi ela realizava en manièra autentica, mai de tantas otras ental temp, comprés al jorn d'encuei.

Lo fin – almenc cristianament – justifica jamai lhi instruments. Finia la darrièra sina, devisant emè quarqu'un di discepols, Nòstre Senhor avia dich: «Mi siu la via e la veritat e la vita». Lhi a pas vita sensa veritat e lhi a pas veritat sensa via, veritiera e viventa, que pòrte a ela, sempre enca' en chamin, sensa violentas escurchas.²⁸ Coma escrivia Pierre Bayle, esortacien plaçaa a la fin del film *Bogre*: «Lhi perseguitats an pas sempre rason mas lhi persecutors an sempre tort».



20

[24] Battesimo.

[25] Lett. "peccato dei pantaloni", rapporti sessuali.

[26] Ingenuo.

[27]Agape, presso gli antichi cristiani pasto in comune, celebrato come manifestazione di affettuosa solidarietà, con fini caritatevoli, sul

modello e in commemorazione dell'ultima Cena di Gesù, dunque intimamente connesso con l'Eucaristia.

[28] Scorcatoie.